

**A.D. "ZETATRANS" PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU**  
**NA DAN 31. DECEMBRA 2015.**

# **ReviKo**

Revizija i konsalting  
Podgorica  
Moskovska 76  
Tel/fax +382 20 237 665  
Mob.tel. +382 69 063 869

## **“ZETATRANS” AD PODGORICA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU**

<b>Sadržaj</b>	<b>Strana</b>
Pismo o prezentaciji	1 - 4
Mišljenje revizora	5
Bilans uspjeha za 2015. godinu	6
Bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine	7
Izvještaj o promjenama na kapitalu	8
Bilans tokova gotovine	9
Napomene uz finansijske izvještaje	10 - 28



## **ODBORU DIREKTORA I AKCIONARIMA “ZETATRANS” AD PODGORICA**

### *Izveštaj revizora*

1. Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva “Zetatrans” Podgorica (u daljem tekstu, Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje*

2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

### *Odgovornost revizora*

3. Naša odgovornost je da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Izbor postupaka zasnovan je na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje mišljenja.

### *Mišljenje*

4. Prema našem mišljenju finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje “Zetatrans” AD, Podgorica na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

U Podgorici, 11.02.2016. godine

“Reviko“ doo Podgorica  
Keković Dragiša, Ovlašćeni revizor

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

**Bilans uspjeha**

	Napomena	2015.	(u Eur) 2014.
<b>Poslovni prihodi</b>			
Prihodi od izvršenih usluga	3.1, 4	5.200.059	4.850.027
Ostali poslovni prihodi		-	-
		<b>5.200.059</b>	<b>4.850.027</b>
<b>Poslovni rashodi</b>			
Nabavna vrijednost izvršenih usluga	3.2, 5	(1.592.016)	(1.263.536)
Troškovi materijala	3.2, 6	(144.741)	(161.609)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	3.5, 7	(1.633.890)	(1.792.173)
Troškovi amortizacije i rezervisanja	3.9, 8	(440.487)	(451.831)
Ostali poslovni rashodi	3.2, 9	(928.040)	(802.882)
		<b>(4.739.174)</b>	<b>(4.472.031)</b>
<b>Poslovni rezultat</b>		<b>460.885</b>	<b>377.996</b>
Finansijski prihodi	3.3, 3.4, 10	51.884	72.714
Finansijski rashodi	3.3, 3.4, 10	-	-
<b>Finansijski rezultat</b>		<b>51.884</b>	<b>72.714</b>
Ostali prihodi	11	471.499	504.985
Ostali rashodi	12	(453.022)	(465.315)
<b>Rezultat iz ostalih aktivnosti</b>		<b>18.477</b>	<b>39.670</b>
<b>Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja</b>		<b>531.246</b>	<b>490.380</b>
<b>Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno</b>		-	-
<b>Rezultat prije oporezivanja</b>		<b>531.246</b>	<b>490.380</b>
<b>Druge stavke rezultata</b>			
<b>Poreski rashod perioda</b>			
Tekući porez na dobit	3.6, 13	31.798	(65.755)
Odloženi poreski rashodi perioda	13	11.555	(14.092)
		<b>43.353</b>	<b>(79.847)</b>
<b>Neto rezultat</b>		<b>487.893</b>	<b>410.533</b>
<b>Zarada po akciji</b>			
Osnovna zarada po akciji	14	<b>0,0593</b>	<b>0,0499</b>
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji			

Podgorica, 31.01.2016. godine

“Zetatrans” AD Podgorica

Dalibor Stojanov, Izvršni direktor

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

**Bilans stanja**

	Napomena	2015.	( u Eur) 2014.
<b>Aktiva</b>			
<b>Stalna imovina</b>			
Nematerijalna ulaganja	3.7, 15	43.816	5.245
Nekretnine postrojenja i oprema	3 8, 16	18.039.843	18.305.466
Dugoročni finansijski plasmani	3.11,18	1.442	6.606
		<b>18.085.101</b>	<b>18.317.317</b>
<b>Stalna sredstva namijenjena prodaji</b>	3.12,17		
<b>Obrtna sredstva</b>			
Zalihe	3.13,19	84.375	225.959
<b>Kratkoročna potraživanja plasmani i gotovina</b>			
Potraživanja	3.14,20	2.319.226	1.918.766
Kratkoročni finansijski plasmani	3.11, 21	1.430.000	1.600.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.15, 22	197.485	200.982
Porez na dodatu vrijednost i AVR		86.192	71.221
		<b>4.117.278</b>	<b>4.016.928</b>
<b>Ukupna aktiva</b>		<b>22.202.379</b>	<b>22.334.245</b>
<b>Pasiva</b>			
<b>Kapital</b>			
Akcijski kapital	23	10.508.792	10.508.792
Rezerve		14.629	14.629
Revalorizacione rezerve	3.16	9.560.802	9.579.077
Neraspoređena dobit		552.872	709.542
<b>Ukupni kapital-neto</b>		<b>20.637.095</b>	<b>20.812.040</b>
<b>Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze</b>			
<b>Dugoročna rezervisanja</b>	3.19, 24	<b>37.709</b>	<b>27.709</b>
<b>Dugoročne obaveze</b>			
Ostale dugoročne obaveze		-	-
<b>Odloženi porezi</b>	3.6	<b>270.554</b>	<b>258.999</b>
<b>Kratkoročne obaveze</b>			
Kratkoročne finansijske obaveze		-	3.526
Obaveze iz poslovanja	3.18, 25	535.709	501.143
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	26	658.989	632.625
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost		30.525	32.448
Obaveze po osnovu poreza na dobit		31.798	65.755
		<b>1.257.021</b>	<b>1.235.497</b>
<b>Ukupna pasiva</b>		<b>22.202.379</b>	<b>22.334.245</b>

Podgorica, 31.01.2016. godine

“Zetatrans” AD, Podgorica

Dalibor Stojanov, Izvršni direktor

**Izvjestaj o promjenama na kapitalu**

(u Eur)

<b>Opis promjene</b>	<b>Akcijski kapital</b>	<b>Revalorizacijske rezerve</b>	<b>Nerealiz. dobiti HOV ras za prod</b>	<b>Zakonske rezerve</b>	<b>Neraspoređena dobit</b>	<b>Ukupno</b>
Stanje 1. 01. 2014. godine	10.508.792	9.580.859	3.829	14.629	1.281.139	21.389.248
Isplata dividendi	-	-	-	-	(986.509)	(986.509)
Aktuarski izvještaj	-	-	-	-	(4.009)	(4.009)
Svođenje na fer vrijednost dugoročnih plasmana	-	-	2.777	-	-	2.777
Prenos po osnovu prodaje	-	(8.388)	-	-	8.388	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	410.533	410.533
<b>Stanje 31. decembra 2014.</b>	<b>10.508.792</b>	<b>9.572.471</b>	<b>6.606</b>	<b>14.629</b>	<b>709.542</b>	<b>20.812.040</b>
Stanje 1. 01. 2015. godine	10.508.792	9.572.471	6.606	14.629	709.542	20.812.040
Isplata dividendi	-	-	-	-	(657.673)	(657.673)
Korekcija	-	(4.331)	4.331	-	-	-
Svođenje na fer vrijednost dugoročnih plasmana	-	-	(5.164)	-	-	(5.164)
Prenos po osnovu prodaje i rashoda	-	(13.111)	-	-	13.111	-
Dobitak tekuće godine	-	-	-	-	487.893	487.893
<b>Stanje 31. decembra 2015.</b>	<b>10.508.792</b>	<b>9.555.029</b>	<b>5.773</b>	<b>14.629</b>	<b>552.872</b>	<b>20.637.095</b>

Podgorica, 31.01.2016. godine

“Zetatrans” AD, Podgorica

Dalibor Stojanov, Izvršni direktor

**Bilans tokova gotovine**

	( u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
<b>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Prodaja i primljeni avansi	7.295.129	10.396.381
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		
<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Isplate dobavljačima i dati avansi	(4.470.023)	(7.379.639)
Zarade naknade zarada i ostali lični rashodi	(1.608.044)	(1.774.211)
Plaćene kamate		
Porez na dobitak	(65.755)	(89.005)
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	(551.930)	(604.922)
<b>Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>599.377</b>	<b>548.604</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	-	-
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	712	9.531
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	38.500	83.067
Primljene dividende		
<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
Kupovina akcija i udjela (neto prilivi)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	(192.955)	(139.309)
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		
<b>Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>(153.743)</b>	<b>(46.711)</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Uvećanje osnovnog kapitala		
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Otkup sopstvenih akcija i udjela		
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		
Finansijski lizing	(3.526)	(3.525)
Isplaćene dividende	(615.605)	(902.509)
<b>Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(619.131)</b>	<b>(906.034)</b>
<b>Neto tok gotovine</b>	<b>(173.497)</b>	<b>(404.141)</b>
<b>Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>	<b>1.800.982</b>	<b>2.205.123</b>
<b> Pozitivne/negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>		
<b>Gotovina na kraju izvještajnog perioda</b>	<b>1.627.485</b>	<b>1.800.982</b>

Podgorica, 31.01. 2016. godine

“Zetatrans” AD, Podgorica

Dalibor Stojanov, Izvršni direktor

## **1. Djelatnost i organizacija**

Akcionarsko društvo “Zetatrans” - Podgorica, Logističke usluge ( u daljem tekstu Društvo) osnovano je 1965. godine kao poslovno udruženje javnog drumskog saobraćaja i remonta pod nazivom RSCG “Zetatrans”.

Na osnovu Odluke o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, broj 5693 od 18.04.1996.godine, Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo kod Privrednog suda u Podgorici, rješenjem FI 2846/96 od 25.12.1996.godine.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Sl. List RCG br.6/02 ) Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002. godine pod registarskim brojem 4-0003234/001.

Djelatnost Društva je međunarodna i unutrašnja špedicija, međunarodni i unutrašnji transport, poslovi javnog i carinskog skladišta i spoljna trgovina.

Organi upravljanja i rukovođenja Društva su Skupština akcionara kao najviši organ Društva, Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Društvom, Izvršni direktor i sekretar Društva. Skupštinu akcionara čine svi vlasnici akcija, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara Društva. Odbor direktora ima 3 člana, čiji mandat ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

Na dan 31. decembra 2015. godine Društvo je imalo 132 zaposlena (31. decembra 2014. godine 139 zaposlenih).

Sjedište Društva je u Podgorici, Čemovsko polje bb.

## **2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

### **a) Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Društvo vodi računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore (“Sl.list CG”, br.69/2005, 80/2008 i 32/2011), odnosno na osnovu Uredbi o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (“Sl.list RCG”, br.69/2002), po kojima se od 1.01.2003. godine u Crnoj Gori primjenjuju svi Međunarodni računovodstveni standardi (“MRS”). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (“MSFI”) primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Finansijski izvještaji sastavljeni su po načelu istorijskog troška, odnosno nabavne vrijednosti i cijene koštanja modifikovanom za revalorizaciju zemljišta i finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju.

Finansijski izvještaji su prikazani u EUR, što predstavlja izvještajnu i funkcionalnu valutu Društva.

### **b) Korišćenje procjenjivanja**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva korišćenje najboljih mogućih procjena i pretpostavki koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe opreme i ostalih rezervisanja.



## **2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (nastavak)**

### c) Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, što podrazumijeva da će Društvo nastaviti poslovanje i u budućnosti.

## **3. Osnovne računovodstvene politike**

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2015. godinu su sledeće:

### **3.1. Prihodi**

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije.

Ostvareni prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od usluga špedicije na međunarodnom i domaćem tržištu.

Prihodi naplaćeni u gotovom iskazani su u visini izvršenih naplata za usluge parkiranja, prihoda (pazara) sa graničnih prelaza i vagarine (prihoda po osnovu usluga korišćenja vage).

Prihodi za izvršene usluge su iskazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

Za potraživanja koja nijesu naplaćena u roku od 180 dana, ispravka vrijednosti se iskazuje kao posebna pozicija u okviru ostalih rashoda.

Prihodi po osnovu naplate ovih potraživanja iskazuju se u okviru ostalih prihoda u momentu naplate.

### **3.2. Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Društva. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda).

Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza a nema uslova da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.

### **3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja**

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunavaju se u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz preračuna sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom poslovnih promjena u toku godine priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kome su nastale.

### **3. Osnovne računovodstvene politike ( nastavak)**

#### **3.4. Finansijski prihodi i rashodi**

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama.

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu preračunavanja transakcija u stranoj valuti, kao i monetarne aktive i pasive.

Takođe, prihodi po osnovu uloženi sredstava u preduzeća i banke iskazuju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi u periodu u kome su nastali.

#### **3.5. Naknade zaposlenima**

##### **Obaveze za penzije**

U skladu sa propisima Crne Gore, Društvo je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se penzionisali.

##### **Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih naknada**

Društvo je u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom u obavezi da isplati otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od 20 najnižih cijena rada u Crnoj Gori i između 100 EUR i 300 EUR (zavisno od godina radnog staža) po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu.

Društvo je u toku 2007. godine angažovalo ovlašćenog aktuara i prvi put primijenilo MRS 19-Naknade zaposlenima. Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po izvještaju aktuara sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

#### **3.6. Porez na dobit**

##### **Tekući porez na dobit**

Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (“Sl.list RCG”, br. 80/04, “Sl.list CG”, br. 40/2008, br. 86/09, br. 73/10 i br. 40/11) po proporcionalnoj stopi koja iznosi 9% od poreske osnovice.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u Bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ( čl. 8 i 9 za usklađivanje prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Prihodi od kapitalnih dobitaka uključuju se u poresku osnovicu u godini u kojoj su ostvareni u visini od 100%.

### **3. Osnovne računovodstvene politike ( nastavak)**

Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i posle izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, prenijeti kapitalni gubitak se može prenijeti na račun budućih kapitalnih gubitaka u narednih pet godina.

Zakon o porezu na dobit Crne Gore ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

#### **Odloženi porez na dobit**

Odložena poreska obaveza je iznos poreskih obaveza koje će biti plaćene u budućim periodima. Odložene poreske obaveze nastaju usled različitog načina utvrđivanja računovodstvene i oporezive dobiti. Odloženi porez utvrđuje se primjenom važeće ili očekivane poreske stope na oporezive privremene razlike.

#### **Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja**

Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze i doprinose koji se plaćaju po republičkim i opštinskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iskazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

#### **3.7. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvrjeđenja.

Nematerijalna ulaganja se odnose na ulaganja u softver i licence. Korisni vijek nematerijalnih ulaganja utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja, odnosno na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe kod softvera.

U skladu sa članom 13 Zakona o porezu na dobit pravnih lica obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

#### **3.8. Nekretnine i oprema**

Kao nekretnine i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Početno priznavanje nekretnina i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu. Nakon početnog priznavanja građevinski objekti i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvrjeđenja. Nabavnu vrijednost, u skladu sa izmijenjenom računovodstvenom politikom, predstavlja procijenjena vrijednost utvrđena od strane nezavisnih ovlašćenih procjenjivača sa stanjem na dan 30.09.2007. godine.

### **3. Osnovne računovodstvene politike ( nastavak)**

#### **3.8. Nekretnine i oprema (nastavak)**

Zemljište se nakon početnog priznavanja vrednuje po metodu revalorizacije, odnosno po poštenoj vrijednosti na dan procjene, umanjenoj za ukupne naknadne gubitke zbog obezvrjeđenja.

Procjena vrijednosti zemljišta je izvršena na dan 31.10.2014. godine, metodom tržišne vrijednosti. Negativni efekti procjene vrijednosti knjiženi su na teret bilansa uspjeha tekuće godine, odnosno na teret revalorizacionih rezervi do revalorizovanog iznosa prethodne procjene. Pozitivni efekti procjene vrijednosti iskazani su kao revalorizaciona rezerva.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano izmjeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknađuje na teret ostalih rashoda.

#### **3.9. Amortizacija**

Amortizacija nekretnina i opreme obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti, proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale nekretnine i opremu.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa nekretnina i opreme, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sledeće:

Grupa nekretnina i opreme	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti			
- poslovne zgrade	40	2,5	5,0
- objekti za skladištenje, smještaj i čuvanje robe	20-40	2,5-5,0	5,0
Kontejneri	4-8	25,0-12,5	20,0
Spoljne instalacije i ograda	8-9	12,5-11,0	20,0
Kancelarijski namještaj i oprema	3-10	33,3-10,00	20,0
Vozila	3-6	33,3-16,66	20,0
Paletna kolica i viljuškari	3-8	33,3-12,5	15,0
Kompjuterska oprema	4	25,0	30,0

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl.list RCG”, br. 80/04, “Sl.list CG”, br. 40/2008, br. 86/09, br. 73/10 i br. 40/11) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, odnosno opreme primjenom degresivnog metoda za čitav period, bez obzira na datum aktivacije.

### **3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)**

#### **3.10. Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava**

Društvo na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indicije da je vrijednost nekog sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indicije, procjenjuje se nadoknadiva vrijedost imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti. Nadoknadiva vrijednost je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Poništenje obezvrjeđenja se prikazuje kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

#### **3.11. Finansijski plasmani**

Finansijski plasmani su razvrstani u sledeće kategorije: dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju i oročeni depoziti kod banaka. Klasifikacija finansijske imovine zavisi od prirode i namjene finansijskog sredstva i utvrđena je u vrijeme početnog priznavanja.

##### **Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju**

Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju drže se tokom neodređenog vremenskog perioda i mogu se prodati zbog potreba likvidnosti ili promjena u kamatnim stopama ili cijena akcija. Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju najvećim dijelom se odnose na plasmane u akcije privrednih društava koja se kotiraju na tržištima hartija od vrijednosti u Crnoj Gori.

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju se početno odmjeravaju po nabavnoj vrijednosti na dan trgovanja. U nabavnu vrijednost se uključuju transakcioni troškovi nabavke. Nakon početnog priznavanja, hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju se na dan bilansa stanja odmjeravaju po fer vrijednosti.

Nerealizovani dobiti i gubici koji proisteknu iz promjena u fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju iskazuju se u okviru kapitala. Fer vrijednost ulaganja se zasniva na važećim cijenama ponude. Kada se hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju otuđe, kumulirane korekcije poštene vrijednosti priznate u okviru kapitala knjiže se u bilansu uspjeha kao dobiti ili gubici od ulaganja u hartije od vrijednosti.

Društvo na svaki datum bilansiranja procjenjuje da li postoji objektivan dokaz da je došlo do obezvrjeđenja nekog finansijskog ulaganja. Gubici zbog obezvrjeđenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspjeha. Svi kumulirani gubici finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala prenose se u bilans uspjeha.

##### **Oročeni depoziti**

Oročeni depoziti se prikazuju po nominalnoj vrijednosti.

### **3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)**

#### **3.12. Imovina namijenjena prodaji**

Društvo priznaje i iskazuje stalnu imovinu kao imovinu namijenjenu prodaji ukoliko će se njegova sadašnja vrijednost povratiti kroz prodaju, a ne kroz nastavak korišćenja. Sredstvo se priznaje kao sredstvo namijenjeno prodaji samo ako je izvjesno da će se prodaja ostvariti i ukoliko je sredstvo raspoloživo za prodaju u sadašnjim uslovima. Prodaja sredstva mora biti vjerovatna u roku od jedne godine od dana priznavanja kao sredstva namijenjenog prodaji.

Stalna imovina klasifikovana kao imovina namijenjena prodaji se iskazuje po nižoj vrijednosti od: sadašnje vrijednosti ili fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Razlika između više sadašnje vrijednosti i niže fer vrijednosti se iskazuje u bilansu uspjeha kao gubitak po osnovu obezvrjeđenja.

#### **3.13. Zalihe**

Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja), koja uključuje fakturu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke ili po neto prodajnoj vrijednosti, ukoliko je ona niža.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjena cijene za troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

Obračun troškova izlaza zaliha sprovodi se po prosječnim nabavnim cijenama.

#### **3.14. Potraživanja po osnovu prodaje**

Potraživanja po osnovu prodaje iskazuju se po fakturiranoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti potraživanja.

Ispravka vrijednosti se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće moći da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske teškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju, propust ili kašnjenje u plaćanju duže od 180 dana od dana dospjeća, smatraju se indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja.

Iznos troška po osnovu ispravke vrijednosti se priznaje u okviru bilansa uspjeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispravljeno ili otpisano priznaje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

#### **3.15. Gotovina i gotovinski elementi**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i novčana sredstva oročena kod poslovnih banaka na period do tri mjeseca.

#### **3.16. Revalorizacione rezerve**

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata izvršene procjene vrijednosti nekretnina i opreme, koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni alternativni računovodstveni tretman po MRS 16-Nekretnine postrojenja i oprema.

### **3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)**

#### **3.16. Revalorizacije rezerve-nastavak**

Efekat revalorizacije pojedinog osnovnog sredstva koji je iskazan u revalorizacionim rezervama realizuje se u slučaju prodaje, odnosno rashodovanja osnovnog sredstva i iskazuje direktno kao povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka.

Gubitak zbog umanjenja vrednosti revalorizovanog sredstva tretira se kao smanjenje revalorizacione rezerve koja je prethodno formirana za to sredstvo. Ukoliko je gubitak zbog umanjenja vrijednosti veći od revalorizacione rezerve, razlika se priznaje kao rashod perioda.

#### **3.17. Lizing**

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se lizingom, na Društvo, prenose u najvećoj mjeri svi rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Svaki drugi lizing se klasifikuje kao operativni lizing.

Predmet lizinga se priznaje kao sredstvo u poslovnim knjigama zakupca i kao obaveza po fer vrijednosti isključujući iznos kamate za plaćanje budućih zakupnina. Svako plaćanje zakupnine sadrži kamatu i otplatu glavnice prema izračunatim anuitetima. Troškovi kamate terete rashod perioda, odnosno bilans uspjeha na proporcionalnoj osnovi na preostali saldo zakupnine.

Amortizacija sredstva koje je predmet lizinga vrši se tokom vijeka upotrebe sredstva ili tokom trajanja zakupa, u zavisnosti od toga koji je od ova dva perioda kraći.

#### **3.18. Obaveze prema dobavljačima**

Obaveze prema dobavljačima se prikazuju po fakturnoj vrijednosti.

#### **3.19. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva**

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva sredstava kako bi se izmirila obaveza i kada se iznos ovih obaveza može pouzdano procijeniti. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu na osnovu procjene rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati za izmirenje takve obaveze.

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izvještajima. Potencijalne obaveze se objelodanjuju u napomenama uz finansijske izvještaje, osim ako je vjerovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Potencijalna sredstva se ne priznaju u finansijskim izvještajima. Potencijalna sredstva se objelodanjuju u napomenama uz finansijske izvještaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi vjerovatan.

#### **3.20. Pravična ( fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije, kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nijesu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

---

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

---

**4. Prihodi**

	(u Eur)	
Prihodi od izvršenih usluga	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Prihodi od izvršenih usluga na domaćem tržištu	4.515.576	4.444.497
Prihodi od izvršenih usluga na inostranom tržištu	684.483	405.530
	<b>5.200.059</b>	<b>4.850.027</b>

**5. Troškovi izvršenih usluga**

	(u Eur)	
Troškovi izvršenih usluga	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Troškovi izvršenih usluga na domaćem tržištu	564.744	438.847
Troškovi izvršenih usluga na inostranom tržištu	1.027.272	824.689
	<b>1.592.016</b>	<b>1.263.536</b>

**6. Troškovi materijala, goriva i energije**

	(u Eur)	
Troškovi materijala, goriva i energije	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Troškovi kancelarijskog materijala	40.905	40.177
Troškovi ostalog materijala	3.243	3.334
Troškovi goriva i maziva	66.897	73.591
Utrošeno gorivo i energija	33.696	44.507
	<b>144.741</b>	<b>161.609</b>

**7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja**

	(u Eur)	
Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Troškovi zarada i naknada zarada-bruto	1.414.871	1.496.914
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca	165.170	159.144
Troškovi otpremnina -neto	20.061	54.618
Jubilarne nagrade	3.900	1.000
Pomoći zaposlenima	10.239	9.086
Troškovi dnevnica i prevoza na službenim putovanjima	33.953	32.053
Troškovi neiskorišćenih godišnjih odmora	-	39.358
	<b>1.633.890</b>	<b>1.792.173</b>



**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

**8. Troškovi amortizacije i rezervisanja**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Troškovi amortizacije materijalne imovine	428.049	449.221
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	2.438	2.610
Troškovi rezervisanja-sudski sporovi	10.000	-
	<b>440.487</b>	<b>451.831</b>

Ukupni troškovi amortizacije za 2015. godinu u iznosu od 430.487 € (2014. godine 451.831 €) sadrže amortizaciju obračunatu u skladu sa napomenom 3.9.

**9. Ostali poslovni rashodi**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Troškovi reprezentacije	41.065	21.987
Troškovi telefona i PTT usluga	62.622	65.991
Troškovi Intereuropa	72.161	71.717
Troškovi regionalnog menadžera Intereuropa	57.122	57.217
Troškovi usluga održavanja	72.425	63.132
Troškovi zakupnina	105.950	106.473
Troškovi reklame i propagande	20.239	9.805
Troškovi premija osiguranja	26.679	18.811
Troškovi advokatskih i revizorskih usluga	20.108	23.834
Troškovi usluga studentskih i omladinskih zadruga	131.850	60.382
Troškovi intelektualnih usluga	18.072	21.081
Troškovi obezbjeđenja imovine	24.144	23.747
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	42.809	23.217
Troškovi sponzorstva	16.941	14.700
Troškovi komunalnih usluga	31.635	34.235
Troškovi platnog prometa i bankarskih provizija	10.921	12.800
Troškovi provizije za date garancije	40.774	41.065
Troškovi sudskih i administrativnih taksi	2.740	7.992
Troškovi poreza i naknada	72.891	73.296
Rashodi iz ranijih godina	18.167	7.655
Ostali rashodi	38.725	43.745
	<b>928.040</b>	<b>802.882</b>

**10. Finansijski prihodi i rashodi**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		
Prihodi od kamata	51.884	72.714
<b>Finansijski rashodi</b>	-	-
<b>Neto finansijski prihod</b>	<b>51.884</b>	<b>72.714</b>

**11. Ostali prihodi**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Višak po popisu		-
Dobici od prodaje nekretnina i opreme	712	8.796
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	457.415	463.958
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	7.730	1.839
Prihodi od prodaje HOV	2.818	-
Prihodi iz ranijih godina	101	51
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	-	27.091
Ostali prihodi	2.723	3.250
	<b>471.499</b>	<b>504.985</b>

**12. Ostali rashodi**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Otpis kratkoročnih potraživanja od kupaca - preko 180 dana	389.211	464.593
Otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	-	98
Otpis i rashodovanje osnovnih sredstava	-	50
Otpis zaliha alata i inventara	63.811	574
	<b>453.022</b>	<b>465.315</b>

**13. Porez na dobit**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Tekući porez	31.798	65.755
Odloženi porez	11.555	14.092
	<b>43.353</b>	<b>79.847</b>

Usaglašavanje poreza na dobit po finansijskim iskazima i poreza na dobit po poreskom bilansu:

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Dobit prije oporezivanja	531.246	490.380
Porez obračunat po propisanoj stopi od 9%	47.812	44.134
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreskom bilansu	(4.459)	35.713
Smanjenje poreske osnovice	(11.555)	(14.092)
<b>Porez na dobit</b>	<b>31.798</b>	<b>65.755</b>

**14. Zarada po akciji**

	( u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Neto dobit	487.893	410.533
Broj akcija	8.220.912	8.220.912
	<b>0,0593</b>	<b>0,0499</b>

**15. Nematerijalna ulaganja**

	(u Eur)		
	<b>Softver</b>	<b>Licence</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Nabavna vrijednost</b>			
Stanje 1.01. 2015. godine	27.579	11.897	39.476
Povećanje	40.305	704	41.009
Otpis	(975)	-	(975)
<b>Stanje 31.12. 2015. godine</b>	<b>66.909</b>	<b>12.601</b>	<b>79.510</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>			
Stanje 1.01. 2015. godine	26.931	7.300	34.231
Otpis	(975)	-	(975)
Amortizacija za 2015. godinu	-	2.438	2.438
<b>Stanje 31.12.2015. godine</b>	<b>25.956</b>	<b>9.738</b>	<b>35.694</b>
<b>Sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja 31.12.2015. godine</b>	<b>40.953</b>	<b>2.863</b>	<b>43.816</b>
<b>Sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja 31.12. 2014. godine</b>	<b>648</b>	<b>4.597</b>	<b>5.245</b>

Povećanje vrijednosti nematerijalnih ulaganja odnosi se na ulaganje u informacijski sistem SAP.

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

**16. Nekretnine i oprema**

Promjene na nekretninama i opremi u toku 2015. godine prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(u Eur)						
	Zemljište	Građev. objekti	Oprema i vozila	Ulag.na tuđim osn sred	Alat i inventar	Investic u toku	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>							
Stanje 1.01. 2015. godine	6.037.474	14.888.446	1.266.374	35.251	123.636	83.499	22.434.680
Povećanje-nabavke	-	7.173	52.039	-	-	113.191	172.403
Prenos na sred. u upotrebi	-	157.302	-	-	-	(157.302)	-
Prenos na AVR	-	-	-	(9.909)	-	-	(9.909)
Prodaja	-	-	(2.860)	-	-	-	(2.860)
Rashodovanje	-	(1.080)	(15.036)	(25.342)	(118.212)	-	(159.670)
<b>Stanje 31.12. 2015. godine</b>	<b>6.037.474</b>	<b>15.051.841</b>	<b>1.300.517</b>	<b>-</b>	<b>5.424</b>	<b>39.388</b>	<b>22.434.644</b>
<b>Ispravka vrijednosti osnovnih sredstava</b>							
Stanje 1.01. 2015. godine	-	2.943.398	1.045.394	22.210	118.212	-	4.129.214
Amortizacija za 2015. god.	-	348.071	76.846	3.132	-	-	428.049
Prodaja	-	-	(2.860)	-	-	-	(2.860)
Rashodovanje	-	(1.012)	(15.036)	(25.342)	(118.212)	-	(159.602)
<b>Stanje 31.12.2015. godine</b>	<b>-</b>	<b>3.290.457</b>	<b>1.104.344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.394.801</b>
<b>Sadašnja vrijednost osn. sredst. 31.12.2015. godine</b>	<b>6.037.474</b>	<b>11.761.384</b>	<b>196.173</b>	<b>-</b>	<b>5.424</b>	<b>39.388</b>	<b>18.039.843</b>
<b>Sadašnja vrijednost osn. sredst. 31.12.2014. godine</b>	<b>6.037.474</b>	<b>11.945.048</b>	<b>220.980</b>	<b>13.041</b>	<b>5.424</b>	<b>83.499</b>	<b>18.305.466</b>

**17. Imovina namijenjena prodaji**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Poslovni prostor u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine	105.656	105.656
Poslovni prostor u Prištini, Kosovo	77.477	77.477
	<b>183.133</b>	<b>183.133</b>
Ispravka vrijednosti po Odluci	(183.133)	(183.133)
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Imovina namijenjena prodaji odnosi se na poslovne prostore Društva, koji se nalaze van teritorije Crne Gore i za koje je postupak utvrđivanja prava vlasništva pred nadležnim sudovima u toku. U 2012. godini izvršena je ispravka vrijednosti imovine namijenjene prodaji u cjelosti na osnovu odluke Odbora direktora.

**18. Dugoročni finansijski plasmani**

	( u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Novi prvoborac AD Herceg Novi	-	794
Luka Bar AD Bar	758	4.900
Kontejnerski terminal AD, Bar	490	620
Montenegrobanka ad, Podgorica	194	292
Ostali plasmani	-	-
	<b>1.442</b>	<b>6.606</b>

Na dan 31.12.2015. godine izvršeno je svođenje dugoročnih finansijskih plasmana na fer vrijednost. Efekti svođenja iskazani su u okviru kapitala.

**19. Zalihe**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Roba u prometu na veliko	54.345	114.459
Materijal	-	85
Dati avansi za robu i usluge	30.030	229.399
Ispravka vrijednosti datih avansa za robu i usluge	-	(117.984)
	<b>84.375</b>	<b>225.959</b>

**20. Potraživanja**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Potraživanja od kupaca		
Kupci u zemlji	1.571.342	1.590.669
Kupci u inostranstvu	139.603	35.255
Minus: Obezbjeđenje vrijednosti	(267.708)	(390.741)
	<b>1.443.237</b>	<b>1.235.183</b>
Potraživanja od zaposlenih	65.025	51.533
Potraživanja za kamatu	31.156	17.772
Potraživanja za preplaćeni prirez	991	991
Potraživanja po osnovu refundacije bolovanja	72.025	63.297
Ostala kratkoročna poraživanja	706.792	549.990
	<b>875.989</b>	<b>683.583</b>
	<b>2.319.226</b>	<b>1.918.766</b>

Ostala kratkoročna potraživanja, koja su na dan 31.12.2015. godine iskazana u iznosu 706.792 € odnose se na preuzeti dug A-KOP doo, Podgorica u iznosu 549.990 € po Ugovoru o cesiji od 26.03.2014. godine i Ugovoru o preuzimanju duga zaključenim 31.05.2013. godine. Kao sredstvo obezbjeđenja potraživanja upisana je hipoteka na nepokretnostima (Ugovor o hipoteci UZZ 321/2014 od 1.06.2013. godine) u korist AD Zetatrans Podgorica; potraživanja po osnovu plaćenih carina od Vuk petrol doo u iznosu 145.213 € i fizičkog lica u iznosu 11.589 €. Potraživanja od Vuk petrol i od fizičkog lica su obezbijedena zalogom.

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine bila je sledeća:

	(u Eur)
Nedospjela potraživanja	314.733
Potraživanja stara do 30 dana	291.796
Potraživanja stara od 31 do 60 dana	128.010
Potraživanja stara od 61 do 90 dana	166.450
Potraživanja stara od 91 do 180 dana	163.283
Potraživanja stara od 181 do 364 dana	484.707
Od 1 do 3 godine	136.950
Preko 3 godine	25.016

**Potraživanja od kupaca - bruto** **1.710.945**

Promjene na obezvrjeđenju vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa (potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i potraživanja za date avanse) u toku 2015. i 2014. godine bile su sljedeće:

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Stanje 1. januara	508.725	579.094
Naplaćeno u toku godine (napomena 11)	457.415	(463.958)
Nova ispravka u toku godine (napomena 8)	389.211	464.593
Otpis u toku godine	(172.813)	(71.364)
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>267.708</b>	<b>508.725</b>

**21. Kratkoročni finansijski plasmani**

Kratkoročni finansijski plasmani koji su na dan 31.12.2015. godine iskazani u iznosu 1.430.000 € (2014. godine 1.600,000 €) odnose se na oročena sredstva kod:

- Prve banke Crne Gore AD, Podgorica - Iznos od 1.100.000 € oročen 1.04.2015. godine na 12 mjeseci sa kamatnom stopom od 3,80 % na godišnjem nivou;
- Zapad banke AD, Podgorica - Iznos od 330.000 € oročen 21.10.2015. godine na 366 dana sa kamatnom stopom od 2,10% na godišnjem nivou.

**22. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Blagajna	1.375	2.916
Žiro računi	156.995	185.326
Devizni račun	26.050	10.292
Ostala novčana sredstva-akreditivi	13.065	2.448
	<b>197.485</b>	<b>200.982</b>
Devizni računi kod banaka u inostranstvu	1.150.936	1.150.936
Minus: Obezvrjeđenje vrijednosti	(1.150.936)	(1.150.936)
	-	-
	<b>197.485</b>	<b>200.982</b>

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

Devizni računi kod banaka u inostranstvu u iznosu od 1.150.936 € sa stanjem na dan 31.12.2015. godine predstavljaju sredstva deponovana kod LHB International Handelsbank AG, Frankfurt am Main, Savezna Republika Njemačka u iznosu od 1.181.885 USD i 236.969 €, koja su po nalogu vrhovnog javnog državnog tužioca države Savezne Republike Njemačke blokirana (Rješenjem Zemaljskog suda u Ausburgu sredstva su deponovana kod Suda). Do datuma sastavljanja ovih finansijskih izvještaja Društvo ne može raspolagati navedenim novčanim sredstvima.

**23. Akcijski kapital**

Struktura akcijskog kapitala na dan 31.12.2015. i 31.12.2014.godine registrovanog u Centralnoj depozitarnoj agenciji je sledeća:

	31.decembra 2015.			31. decembra 2014.		
	Broj akcija	Nominalna vrijednost	Učešće %	Broj akcija	Nominalna vrijednost	Učešće %
(u Eur)						
<b>Pravna lica</b>						
Intereuropa d.d. Kopar	5.694.425	7.279.183	69,27	5.694.425	7.279.183	69,27
Zetagradska doo. Podgorica	187.706	239.945	2,28	187.706	239.945	2,28
Zveza bank RZZOJ, Austrija	67.481	86.261	0,82	67.481	86.261	0,82
EK-Zbirni kastodi račun 1	42.898	54.837	0,52	-	-	-
MK Invest	25.736	32.898	0,31	23.386	29.894	0,28
Zbirni kastodi račun 5	16.290	20.823	0,20	16.290	20.823	0,20
CG Broker-diler AD	22.807	29.154	0,28	14.185	18.133	0,17
Ostala pravna lica	14.526	18.569	0,18	14.420	18.203	0,18
	<b>6.071.869</b>	<b>7.761.670</b>	<b>73,86</b>	<b>6.017.713</b>	<b>7.692.442</b>	<b>73,20</b>
<b>Fizička lica</b>						
	2.149.043	2.747.122	26,14	2.203.199	2.816.349	26,80
	<b>8.220.912</b>	<b>10.508.792</b>	<b>100,00</b>	<b>8.220.912</b>	<b>10.508.792</b>	<b>100,00</b>

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,2783 €.

Sve akcije su obične, iste klase i u dematerijalizovanom obliku, registrovane u Centralnoj depozitarnoj agenciji. Akcije Zetatransa se kotiraju na berzama akcija u Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije na dan 31.12.2015. godine iznosila je 0,6200 € (31.12.2014. godine 0,7600 €).

Skupština akcionara Društva je na sjednici održanoj 12.06.2015. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti na ime isplate dividendi akcionarima Društva u iznosu od 657.673 Eur. Pravo na dividendu imaju lica koji su bili akcionari Društva na dan održavanja Skupštine akcionara, odnosno 12.06.2015. godine, prema izvodu iz registra Centralne depozitarne agencije.

Promjene na kapitalu u toku 2015 i 2014. godine prikazane su u Izvještaju o promjenama na kapitalu.

**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

**24. Dugoročna rezervisanja**

	<b>2015.</b>	(u Eur) <b>2014.</b>
Rezervisanja za sudske sporove	10.000	-
Rezervisanja za beneficije zaposlenima		
Otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova	11.527	11.527
Jubilarnе nagrade	16.182	16.182
<b>Stanje 31.decembra</b>	<b>37.709</b>	<b>27.709</b>

Promjene na dugoročnim rezervisanjima u toku 2015. godine bile su sljedeće:

	Rezervis za sudske sporove	Otpremnine za odlazak u penziju	(u Eur) Jubilarnе nagrade
Stanje 1. januara	-	11.527	16.182
Nova rezervisanja u toku godine	10.000	-	-
Umanjenje rezervisanja	-	-	-
Smanjenje/povećanje rezzerisanja po procjeni aktuara	-	-	-
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>10.000</b>	<b>11.527</b>	<b>16.182</b>

**25. Kratkoročne obaveze iz poslovanja**

	<b>2015.</b>	(u Eur) <b>2014.</b>
<b>Obaveze prema dobavljačima</b>		
Primljeni avansi	11.846	38.331
Dobavljači u zemlji	274.173	232.529
Dobavljači u inostranstvu	190.636	164.071
Povezana pravna lica	44.764	38.737
Ostale obaveze iz poslovanja	14.290	27.475
	<b>535.709</b>	<b>501.143</b>

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu na dan 31.12.2015. godine bila je sledeća:

	(u Eur)
Nedospjele obaveze	217.383
Obaveze stare do 30 dana	201.235
Obaveze stare od 31 do 60 dana	21.879
Obaveze stare od 61 do 90 dana	53.175
Obaveze stare od 91 do 180 dana	6.704
Obaveze stare od 181 do 364 dana	8.422
Preko jedne godine	775
<b>Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu</b>	<b>509.573</b>



**“ZETATRANS” AD, PODGORICA**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU**

**26. Ostale kratkoročne obaveze i PVR**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	80.291	82.313
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada	23.027	13.061
Obaveze za doprinose na zarade na teret zaposlenog	48.112	29.655
Obaveze za poreze i doprinose na zarade na teret poslodavca	15.235	15.790
Obaveze za neiskorišćene godišnje odmore	25.054	39.358
Obaveze za dividende	409.026	407.927
Obaveze za otpremnine	9.000	-
Obaveze za porez na neisplaćene dividende	38.521	38.439
Odloženi prihodi	5.701	-
Ostala obaveze	5.022	6.082
	<b>658.989</b>	<b>632.625</b>

Obaveze za neto zarade i poreze i doprinose odnose se na obaveze za decembar 2015. godine.  
 Obaveze za dividende najvećim dijelom se odnose na neisplaćene dividende iz raspodjele za 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. godinu.

**27. Transakcije sa povezanim stranama**

	(u Eur)	
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
<b>Prihodi od usluga</b>		
Intereuropa d.d. Koper	59.929	81.749
Intereuropa Skoplje	36.001	-
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo	202	676
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd	31.621	34.388
Intereuropa Kosova L.L.C. Priština	708	801
Intereuropa logističke usluge d.o.o. Zagreb	2.825	9.177
	<b>131.286</b>	<b>126.791</b>
<b>Troškovi usluga</b>		
Intereuropa d.d. Koper	162.043	277.380
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo	-	470
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd	54.910	47.074
Intereuropa d.o.o. Zagreb	1.415	949
Intereuropa Kosova L.L.C. Priština	60	59
	<b>218.428</b>	<b>325.932</b>
	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
<b>Salda potraživanja</b>		
Intereuropa d.d. Kopar	25.804	3.339
Intereuropa logističke usluge doo Zagreb	1.675	-
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd	5.478	5.563
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo	126	-
Intereuropa Kosovo L.L.C. Priština	129	-
	<b>33.212</b>	<b>8.902</b>
<b>Salda obaveza</b>		
Intereuropa d.d. Kopar	39.997	32.916
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd	7.525	5.758
Intereuropa d.o.o. Zagreb	242	63
	<b>44.764</b>	<b>38.737</b>

## **28. Sudski sporovi**

Protiv Društva se na dan 31.12.2015. godine sudske sporove vode pet bivših zaposlenih nakon prestanka radnog odnosa. Sporovi čija je vrijednost 35.000 € odnose se na tužbe za naknadu štete, naknade zarade i poništaj odluka o otkazu ugovora o radu. Društvo je po ovom osnovu izvršilo rezervisanje u iznosu od 10.000 € (Napomena 24).

Društvo neće biti izloženo dodatnim materijalno značajnim gubicima po navedenom osnovu.

Sudski sporovi u kojima je Društvo tužilac najvećim dijelom se odnose na sporove koji se vode protiv dužnika radi naplate potraživanja iz poslovnih odnosa. Vrijednost sporova na dan 31.12.2015. godine iznosi 688.644 €.

## **29. Potencijalne obaveze**

Društvo je izdalo garancije u toku redovnog poslovanja (carinske garancije) u vrijednosti od 3.340.000 EUR. Garancije su obezbijedene hipotekom na nepokretnostima Društva, upisane u listu nepokretnosti br. 333 KO Dajbabe, u korist izdavaoca NLB Montenegrobanka AD, Podgorica. Rukovodstvo Društva ne očekuje da će biti izloženo materijalno značajnim obavezama po osnovu izdatih garancija.

## **30. Devizni kursevi**

Zvanični kurs USD koji je korišćen za preračun pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31.12.2015. godine iznosio je 0,9152 EUR (na dan 31.decembra 2014. godine EUR 0,82236).